

**TRUTH  
CENTERED  
TRANSFORMATION**

**MODULE**



**LITABA TSA CHELETE  
LITHUSO EA PONO**

## Thuto ea 1: Poso ea Litšenyehelo

<b>Lijo</b>	<b>2 ka letsatsi *</b>
<b>Motlakase</b>	5 ka khoeli
<b>Thepa ea Lehae</b>	10 ka khoeli
<b>Litšenyehelo tse sa Lebelloang mohlala likoloto tsa bongaka</b>	10 x lentsoe ka khoeli
<b>Ho kena sekolo (bana ba 2)</b>	80 ka ngoana ka Feb le 100 ngoana ka mong ka May.
<b>Raese e Eketsehileng</b>	30 ka khoeli – Oct, Nov, Dec
<b>Litšenyehelo tsa Lekenno</b>	300 ka June
<b>* Ho e boloka e le bonolo khoeli le khoeli ke matsatsi a 30</b>	

# Thuto ea 1: Likarete tsa papali ea Tekanyetso le Mekoloto

## **DITAELO TSA HO PHATISA LE HO KHOA**

---

Leqephe la likoloto tsa R 500 – Hatisa kopi e le 'ngoe ebe u e arola

Leqephe la likoloto tsa R 100 – Hatisa likopi tse 3 'me u li arole

Leqephe la likoloto tsa R 50 – Hatisa kopi e le 'ngoe ebe u e arola

Leqephe la likoloto tsa R 10 – Hatisa likopi tse 2 'me u li arole

Leqephe la R5 – Hatisa likopi tse 2 'me u li khaole

Maqephe a mararo a lintho tseo u ka li rekang – Hatisa likopi tse 2 tsa leqephe ka leng 'me u li arole

<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>
<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>
<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>
<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>
<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>
<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>
<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>
<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>
<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>
<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>
<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>
<b>R1000</b>	<b>R500</b>	<b>R500</b>


<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>
<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>
<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>
<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>
<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>
<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>
<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>
<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>
<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>
<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>
<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>
<b>R100</b>	<b>R100</b>	<b>R100</b>

























<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>
<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>
<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>
<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>
<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>
<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>
<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>
<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>
<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>
<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>
<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>
<b>R50</b>	<b>R50</b>	<b>R50</b>

























<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>R10</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>

R5	R5	R5
R5	R5	R5
R5	R5	R5
R5	R5	R5
R5	R5	R5
R5	R5	R5
R5	R5	R5
R5	R5	R5
R5	R5	R5
R5	R5	R5
R5	R5	R5
R5	R5	R5






 <p>R150 KAPA R20/ khoeli x 12 likhoeli</p>	<p>R50</p> 	<p>Liaparo R15</p> 
 <p>R150 KAPA R20/ khoeli x 12 likhoeli</p>	<p>R50</p> 	<p>Liaparo R15</p> 
 <p>R150 KAPA R20/ khoeli x 12 likhoeli</p>	<p>R50</p> 	<p>Liaparo R15</p> 
 <p>R150 KAPA R20/ khoeli x 12 likhoeli</p>	<p>R50</p> 	<p>Liaparo R15</p> 
 <p>R150 KAPA R20/ khoeli x 12 likhoeli</p>	<p>R50</p> 	<p>Liaparo R15</p> 
 <p>R150 KAPA R20/ khoeli x 12 likhoeli</p>	<p>R50</p> 	<p>Liaparo R15</p> 
 <p>R150 KAPA R20/ khoeli x 12 likhoeli</p>	<p>R50</p> 	<p>Liaparo R15</p> 
 <p>R150 KAPA R20/ khoeli x 12 likhoeli</p>	<p>R50</p> 	<p>Liaparo R15</p> 

	<b>R400 KAPA R50/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R200 KAPA R25/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R15</b>
	<b>R400 KAPA R50/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R200 KAPA R25/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R15</b>
	<b>R400 KAPA R50/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R200 KAPA R25/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R15</b>
	<b>R400 KAPA R50/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R200 KAPA R25/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R15</b>
	<b>R400 KAPA R50/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R200 KAPA R25/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R15</b>
	<b>R400 KAPA R50/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R200 KAPA R25/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R15</b>
	<b>R400 KAPA R50/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R200 KAPA R25/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R15</b>
	<b>R400 KAPA R50/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R200 KAPA R25/ khoeli x 12 likhoeli</b>		<b>R15</b>

## Thuto ea 1: Setšoantšo sa Ntlo e Hloekileng



## **Thuto ea 2: Poster ea Lichelete: Mehato e Mene ea Tekanyetso**

### **Mohato oa 1: Bala chelete ea rona ea marang-rang.**

Chelete ea Wholesale – Litefiso tsa chelete = Chelete e Setseng

### **Mohato oa 2: Bala litlhoko tsa rona.**

Litefiso tse tloaelehileng tsa khoeli le khoeli  
&

Litefiso tse ling  
(U se ke ua lebala ka litšenyehelo tse sa fosahetseng)

### **Mohato oa 3: Bala phapang.**

Chelete e Setseng – Litšenyehelo tse tloaelehileng – Litefiso tse ling = Kaofela

### **Mohato oa 4: Sebelisa se setseng ka bohlale.**

Litsela tse hlano:

- Ho pholosa
- Tseng Investing
- Fang Ho
- 'O ka 'ohe me ka ho'oha'ana i ka ho'oha
- Litefiso tse ikhethileng

## Thuto ea 2: Litlhoko le Litlhoko tsa Likarete tsa Litšoantšo


**Lijo tsa Liphoofofo**




**Lijo tsa motheo**



**Baesekele**




**Libuka tsa Sekolo**




**Coca Cola**




**Motlakase**




**Fane**



**Sehatsetsi**



**Khase**




**Sejo se Molemo**



**Moriana**



**Sethuthuthu**







**Koranta**




**Pan e Ncha ea ho  
Gadika**




**Lebone la Mafura**




**Seletsa Moya**




**Litefiso tsa Sekolo**




**Peo ea ho Jala**




**Lisebelisoa**




**TV**




**Uniform**



**Liaparo tsa ho roala**



**Metsi**




## Thuto ea 4: Mekhoa ea ho Sebelisa Chelete


### Felisa




### Lebenkele



Tsetela



Fana ka



# Thuto ea 4: Likarete tsa Papali ea Morui, Motho ea futsanehileng

## **DITAELO TSA HO PHATISA LE HO KHOA**

---

Leqephe la Bophelo bo Botle/Bokuli – hatisa kopi e le 'ngoe 'me u e arole

Ngoana ea Keneng Sekolong – hatisa likopi tse 8 'me u li arole

Leqephe le Felletseng la Sekolo – hatisa likopi tse 4 'me u li arole

Leqephe la Matsete – hatisa likopi tse 4 'me u li arole

Leqephe la Lintho tsa Lapeng – hatisa likopi tse 5 'me u li arole

<b>PHOLOSOSO</b>	<b>PHOLOSOSO</b>
<b>PHOLOSOSO</b>	<b>PHOLOSOSO</b>
<b>PHOLOSOSO</b>	<b>PHOLOSOSO</b>
<b>PHOLOSOSO</b>	<b>PHOLOSOSO</b>
<b>PHOLOSOSO</b>	<b>BOHLOKO</b>


<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>1</b>	<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>2</b>	<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>3</b>
<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>1</b>	<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>2</b>	<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>3</b>
<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>1</b>	<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>2</b>	<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>3</b>
<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>1</b>	<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>2</b>	<b>NGWANA SEKOLO</b>  <b>3</b>



<b>SEKOLO FEELA NGWANA</b>  <b>1</b>	<b>SEKOLO PHETHA MONYANE</b>  <b>2</b>	<b>SEKOLO FEELA NGWANA</b>  <b>3</b>
<b>SEKOLO FEELA NGWANA</b>  <b>1</b>	<b>SEKOLO PHETHA MONYANE</b>  <b>2</b>	<b>SEKOLO FEELA NGWANA</b>  <b>3</b>

**Matsete:**

**Phooko**




**Matsete:**

**Phooko**




**Matsete: Mochini oa**

**ho Roka**




**Matsete: Mochini oa ho**


**Roka**




**Matsete: Terekere**



**Matsete: Terekere**




**Setereo**



**Baesekele**




**TV**



**Ho lokisa  
Marulelo**



**Ntloana**




**Sofa**




## Thuto ea 5: Mekhoa e mehlano ea ho sebelisa chelete


Ho boloka




Ho tsetela




**Ho fana**



**Ho sebelisa chelete ka 'Litlhoko'**



## Libolokelo tse khethehileng



# Visual Aid Thuto ea 6: Li-Labels tsa Litšenyehelo

Seha lileibole tsena pele ho thuto (ho hlokahala sete e le 'ngoe feela).

**Litefiso tsa chelete**

**Litefiso tse tloaelehileng tsa  
khoeli le khoeli**

**Litefiso tse ling**

***Letlole la Lelapa***

# Visual Aid Thuto ea 6: Mohlala oa Enfelopo

Lokisetsa sete e le 'ngoe ea mehlala ena e ka tlase – lengolo le le leng ka enfelopo – li-enfelopo tse 16.

## A: Lienfelopo tse tšeletseng tsa sehlopha sa pele sa litšenyehelo

Litšenyehelo tsa Lekeno 500 ka selemo	Litšenyehelo tsa Sekolo 45 ka selemo	Litokiso 25 ka selemo
Liaparo 30 ka selemo	Litšenyehelo tsa Khoeli le Khoeli 114 ka khoeli	Tse fapaneng 10 ka selemo

## B: Boloka tsena tse hlano li arohane e le lienfelopo tsa 'tlatsetso ka khoeli

Boshome 12 ka khoeli	Lijo 60 ka khoeli	Motlakase le Metsi 7 ka khoeli
Sekolo 5 ka khoeli	E setseng khoeli le khoeli 30 ka khoeli	

## C: Boloka tsena tse hlano li arohane e le lienfelopo tse 'feteletseng'

Ho boloka 20 ka selemo	Ho fana 20 ka selemo	Ho tsetela 50 ka selemo
Batla 30 ka selemo	Ho Boloka ka ho khetheha 52 ka selemo	



## **Lithuso ea PonoThuto ea 7: Temo e nang le lijalo tse ngata**

